

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	<b>0'05</b>	cèn. <sup>s</sup> pta.
A domicili. Es trimestre.....	<b>0'65</b>	"
Un any.....	<b>2'60</b>	"
Per dotzenes.....	<b>0'45</b>	"
Núm. atrassats des 2. <sup>o</sup> tom... Id. id. des 1. <sup>o</sup> tom...	<b>0'06</b> <b>0'07</b>	"

SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA  
SI TÉ VENT A SA FLAUTA.

ADMINISTRACIÓ: CADENA DE CORT, N.º 11.

Fòra Palma. Dins Mallorca.	(3 mesos....	<b>0'85</b>
1 any.....	<b>3'25</b>	
Dins Espanya....	(3 mesos....	<b>1'00</b>
1 any.....	<b>3'50</b>	

A Ultramar y s'Estrangè....(3 mesos.... **1'00**(1 any..... **5'50**

## QU'EN SOM JO DE SA MORT D'EN BERGA!

Vat' aquí un *ditxo* mallorquí, que corre de boca en boca per significá qu'un es estrañ à s'assunto de que li parlan.

Molts vòlen ferló dimaná de sa causa criminal formada à principis des sigle passat à consequència d'havé assassinat es Capità Berga, partidari d'es Borbons, dins un motí qu'hey hagué à Palma durant sa guèrra de sucessió à n'es trôno d'Espanya, al declararsé aquesta ciutat à favó de l'Arxiduch *Carlos de Austria*; y altres à n'els que va seguir l'any 1619 per venjá sa mòrt del Doctó Don Jaume Juan de Berga, magistrat de l'Audiència d'aquesta capital.

Encara que no puga afirmarsé amb tota certesa de quina de ses dues causes vé, convénent els aficionats à s'estudi de s'història local, y especialment els qu'han ecsaminat s'espèdient de sa darrera citada, que té es seu origen de aquesta per havé estat una de ses que més se va parlá de ses qu'es coneixen, no sòls à causa de s'infinitat de personnes que són anà à declarar devant els diversos tribunals que se disputavan es dret, y eran l'Audiència, la Curia Eclesiàstica, l'Inquisició, ses Ordres Militars, etc.; sinó també per perteneixé aquell à ses classes més distingides é influyents de sa societat.

Es fét à ne que mos referím, estimats lectors de L' IGNORANCIA, va passá de sa siguiente manera:

Era s'horabaixa d'es dia 23 de Maitx de l'any 1619 y entrava à la Ciutat un sacerdot anomenat Mateu Ferragut (a) capellà *Boda* de Seuva, acompañat d'un bandolé anomenat Tòni Gibert (a) *Trèu-fòch*, natural de l'hòrta de Palma, que havia fuyt mesos antes de sa presó per lliberarsé de la mòrt en es *patibulo* que sufriren varios d'es seus compaïns per cert crimen y que no tenguereu sa sort de podè fugí.

Entre ells estava un germá de dit capellà *Boda*, ajusticiat injustament, segons deya dit capellà; y vat' aquí,

amichs lectors, qu'aquest capellà va jurá venjarsé de ses personnes qu'havian intervengut amb so fallo y especialment en sa del Doctó Berga qu'era, digamos-ho axí, s'ànima d'es tribunal.

Entrats dins Ciutat En *Boda* y En *Trèu-fòch* se dirigiren à ca Don Pere Santacilia y amb personatges de famílies distingides enemigues encarnissades d'els qu'ecsercían es podè judicial, varen acordá matà à varios magistrats y esgotzins de la Real Audiència, quant tenguessen ocasió.

Per du à efecte aquesta òbra, amagaren En *Trèu-fòch* devall l'altà de sa capella de l'òrga de La Sèu, d'allà passà à la sacristia de sa capella oposada, y per últim se va dirigí à sa casa qu'ecsisteix devant ses escales de La Sèu, que l'habitava llavònse un canònge, ahont reunits els autòs d'es progrècte d'homicidi, esperaren s' hora de sa sortida d'els magistrats de la Real Audiència per matà à tots es que poguessen.

Arribada s' hora y no hagnentlos par escut favorable s'ocasió, acordaren esperà, y es decapvespre quant Don Jaume Juan de Berga va sortí de l'Audiència, es seus perseguidors armats d'*arquebussos*, *pedrenals* y *busafons*, y apats amb ses séues capes y capells d'ala molt ampla, seguiren es carruatge qu'el duya y quant varen arribá à ca-séua, pòch antes de devallà des carruatge, En *Trèu-fòch* li despará sa seuva arma y el ferí de mòrt pe s'esquena.

Aquest fét va succeixí à sa pòsta de sòl d'el dia 24 de Maitx de dit any 1619, divènres de sa setmana de *Pentecostés* à n'es carré de Sant Pere Nolasc, inmediat à n'es del Palau, devant del qual ecsisteix encara sa casa qu'habitava sa víctima, anomenada avuy *Can Brondo*.

Es màgistrat Berga morí pòch després d'haverlò entrat à ca-séua entre els llaments de sa seuva espòsa y fiys.

A n'es costat de s'assessino estava En *Boda*, y à pòca distància altres còmpllices, entre ells un d'una casa d'es carré des Capiscolat, anomenat Geròni Cavalleria, jove d'uns 25 anys, fiy de familia distingida, propietaria d'es predi *Bini-*

*forani*, el qual llinatge dona nòm ençara à un carré d'aquesta Ciutat.

Es complicats s'amagaren, no emperò sense havé antes escarnit y fet bèla de sa familia d'es finat alsaunt es carré de crits y rendu qu'aufegavan es dolorosos ays d'aquells desgraciats à ne qui acabaven de llevá els mèdis de subsistència.

Enseguida se va comensá à instruït sa causa en sa qu'es tribunal va desplegá es majó zel y rigó. Mitja població sónen anà à declarar; s'ompliren ses presons de sospitosos y complicats; y posaren à n'es torment à innocents y culpables, entre els primés figurá es cotxé d'es Doctó Berga, es seu antich y lleal esclau.

Descuberts al cap y à la fí es delinqüents, es bandolé *Trèu-fòch* va essè près dins es prèdi anomenat *Son Perga*, prop de Génova y mòrt y fet cortés à n'es *patibulo*. Es seu cap va essè posat demunt sa torre d'els *Caps*, qu'era una de ses del Real Castell, situada à n'es comensament de sa costa de La Sèu (avuy escales).

En Geròni Cavalleria, després d'havé estat près dins sa torre de l'Angel y d'havé sufrit cruels torments à n'es *potro*, morí à garròt à sa plassa de Santa Eulalia, y à molts d'altres s'els imposà desterrós y altres penas.

El senyó Zafortesa Tagamanent, un d'els directors ocults d'aquest complò, va essè també perseguit per la justicia y li sónen tomá sa casa qu'habitava (avuy administració de Corrèus) però haguént estat amparat per l'Inquisició, sòls se va cumplí en part lo dispòst.

Els altres Directors, perteneixents à l'alta noblesa, ó saberan salvá ses apariències ó trobáren mèdi de desviá es bras de la justicia qu'haguera arribat segurament à n'es capellà *Boda* iniciadó d'aquell pensament, à no havé fuyt fòra Mallorca oportunament.

Ara, amich lector, ja sabs tant com jo d'hont se deriva aquest ditxo mallorquí. Si t'agrada, te promet un altre dia esplicartén un altre per l'estil, y sinò en veure sa méua firma passali per demunt y no'l lletjeisques.—PIF.

## !! L' ENGAÑY !!

(DITXO MANACORÍ.)

Avuy, à dins Manacó,  
A totes hores se sent,  
Es jovent principalment,  
Que va eritant amb alt tò:  
¡¡L' engañy!! per aquí,  
¡¡L' engañy!! por allá;  
¡¡Engañy!! dú En Martí,  
¡¡Engañy!! dú En Tiá.  
Y generalment  
A ne qui es doleut  
Fent bèta, riguent,  
¡¡L' engañy!! sòl eridá.

Y boca clòsa he d' està?  
Vaja... no hey puch consentit;  
Jò que som manacorí  
També me tòca eridá:  
¡¡L' engañy!! es aquí,  
¡¡L' engañy!! es allí;  
¡¡Engañy!! dú En Martí,  
¡¡Engañy!! dú En Tiá.  
Diguent: «Obriu l' uy  
Qu' al dia d' avuy  
Es tot un embuy,  
No hey ha que fiá.

En Pere Antòni Caixal  
¡Qu' es de curro! mirauló;  
Ell pareix tot un seño,  
Y es un pòbre manestral.  
De rich, s' estornell  
Sòls fa brevetjà:  
¿Sabeu que cerca ell?  
S' atlòta enganá.  
Aquest poll fadri  
L' engañy se pèt dí,  
¡¡L' engañy!! eridaulí,  
D' avís servirà.

Mirau n' Antonia Torrada  
¡Qu' es de blanca! ¡qu' es de fina!  
¡Huey! heu es pe sa farina  
Y color que s' ha posada.  
Pareix acertada:  
Cap feyna sab té,  
Llépola acabada,  
Y té es cap llengó.  
Alèrta fadri;  
No' t deixes juní;  
¡¡L' engañy!! eridaulí  
Que molts d' engaños té.

La beata Paciència,  
De veure homos p' es carré,  
D' escupí, de vestí bé,  
S' en fa molta conciència.  
Y de rapà altás,  
Y de marmulá,  
Y de sér fracá  
Cap mica s' en fá.  
Per axò eus vuy dí:  
Res confiaultí;  
¡¡L' engañy!! eridaulí  
Meém si agüarà.

Ná Catalina Delfí,  
Quant es seu homo no hey es,  
Es seu gavaitx s' atapeix  
De bons tròssos, y bona ví.

Quant ell vé lí entrega  
Petita arengada;  
Més ella jamega  
Qu' està desmenjada.  
¡¡L' engañy!! eridaulí,  
Y á ell diguemls;  
¡Alèrta, Martí,  
Tén vista badada!

Parcix cèrt, l' amo'n Bernat  
Que tòca el Cèl amb sos dits,  
Sempre's pega tòchs p' els pits  
Dins l' iglesia ajoneyat.  
Douchs pensa llavd  
Es mal qu' ha d' obrá;  
Fa creure qu' es bò  
Per més enganá  
¡¡Alèrta estaulí!  
¡Rès confiaultí!  
¡¡L' engañy!! eridaulí  
Y se compondrà.

Es corredó Pèp Sacrís  
Sempre tractos està sent  
Pintant bò lo qu' es dolent  
Amb trampes, y embusteries.  
A molts pòsa y el  
Mostrantse abondós;  
Los allisa es pèl  
Per bò raparlós.  
¡¡Alèrta estaulí!  
¡Y rès comprapruls!  
¡¡L' engañy!! eridaulí.  
Qu' engañy dú per dòs.

Està ben vist qu' aquest mon,  
No es més qu' un grau carnaval  
Son molts que per té més mal  
Se pintan lo que no son.  
Per lo tant anèm  
Amb sos uys badats;  
¡¡L' engañy!! fòrt eridèm  
A tants desfressats.  
A veure si axí  
Podràm conseguir  
L' engañy descubrí  
Dins sos còrs dañats.

## FEROSTAS.

## UN PANCARITAT.

Vorera de má, asseguts en terra y  
que ses ones qualque pich los esquitxan,  
hey ha un rotlet de gent que xèrra  
y crida y qualque vegada flastoma.

Mirau es retaulo:  
Un homo amb camiseta blava ajagut  
de llarch, tres dònes qu' escalan peix, un  
altre dòna que taya sopes, un altre que  
venta à n' es fòch y dues atlòtes qu' es-  
pußan un quissó. A ma dreta un llaud  
de costellám, més enllà dos vejets que  
adoban xèrxes, es sòl qu' es pòn y per  
vasa d' aquest retaulo: fum, algues y  
bòtils.

Es collau, escoltau:  
—Tòni, joh Tòni!  
—¿Qu' es?  
—¡Oh, Tòni!  
—¿Que voleu?

—Ala, axequet; ja'm abocat; vaja fè-  
via.

—Deixaust estová un pòch ses sopes,  
deixaumé dormí un pòch més.

—Tòni, joh Tòni! vaja axequet; ell ja  
son frèdes.

—Heu anat à dí ví?

—Sí.

—Teniu prebes de cirereta?

—També.

—¡Oooh....issa!

Y l' homo s' axéca, s' assèu entre to-  
tes les dònes, destapa s' òlla, y comènsa  
à abocá bròu à dins una cosa com un ri-  
bell tot plè de sopes de pá color entre  
nègre y morat.

Es pá néda per dins es bròu, es peix  
llíhu qu' es un gust; y sense ceremò-  
nia, tots tranquil·s, s' empassolan ses  
sopes amb sos dits y es peix queda con-  
vertit en pures calaveres. Un que xucla,  
s' altre que tosseix perque s' ha aficat  
un' espina à sa gärgamella, s' altre que  
s' amoca amb sa manega de sa camia,  
s' altre que bava y ets infants que ré-  
mugan, val' aquí s' introducció à n' es-  
sarau de qui ha dalt per altre nom Pan-  
caritat.

Llavòrs vénen es caragòls; quina men-  
ja! ¡Es bovés! ¡son per ses dònes de bò  
gust! ¡Y quines xuclades! son couentets,  
n' hi hey ba qualcun que cruix, però axí  
mateix passa. ¡Y s' ay oli? deliciós, mag-  
nific, superabundante. Y llavòrs es vi.  
Son sèt que menjan, volia dí sis y mitx  
perqu' els dos atlòts no contan més que  
per mitja persona; y dò, no més han  
duyt cinquè quartes de ví, es poquet,  
casi no heu paga, casi no més vé quarta  
per cap. *Cle-cle-cle-clech*, un derrera  
s' altre buydan ses hotelles, s' alegria  
renaix dins tots els còrs, ses cares se  
pintan de vermey, els uys fan lluentons,  
ses cames s' amollan, y es brassos no' s  
cansan d' alsar Deu.

Sa lluna, com à regina que fa lluhi  
ses séues gales per demunt ses ones de  
la mar, contempla estassiada tan delítos-  
saran; ses estrelles, brilla que brillarás,  
apar que tenguin enveja de s' alegría y  
de s' esplendides que veuen subaix seu,  
ses ones de la mar jamegan y plorán  
per no poré prendre part à tan sublim  
festa y ses tenebres y tot sembla que  
miran amb mals uys es góig d' aquelles  
ditxoses criatures. ¡Quina poesia! ¡Quin  
encant! ¡Quina maravella!

—Tú ets es gat! y ahont me vé  
aquest moix?

—Y ara, ¿qu' es axò, Tonina?

—Aquest brut d' es téu homo que  
m' ha dit poyosa y galona.

—Deixel aná.

—¡Huey! ¡huey! no vos pegueu ara.

—Mira que.....

—Vaja, vés à escorxarló.

—¡De truitja! y à mí.....?

Ja tenim un caramull de dònes una  
demunt s' altre, es moños desfets; els  
infantons qu' estiran es vestit de sa  
mare, ungles que rapiñan, dits que do-

nan pessigades, cames que tiran cosses, s'olla que redòla, ses botelles que s'esclatan, crits, giscos, uys de vellut, carres d'Ecce-homo, y per corolari, es such des caragòls que pinta de preciosos colors es vestits de tots els personatges. Y mentres tant sa lluna y ses estrelles y ses ones contemplan sense inmutarsé aquest magnífich espectacle.

S'execan d'en terra; deixan aquell poètic llòch, se dirigeixen cap à Ciutat y daxo, daxo, entonan aquesta polida cansó:

—Ses véyes van à missa  
Ses joves no hey van tant;  
Caragòls amb séba.  
Ses joves no hey van tant;  
Caragòls amb sanch.

—¡Que les s'en dugan! (crida una vêu que no saben d'hont vé.)

Ses nòstres heroines se giran de còp sèch y posantsè els brassos à n'es costat cridan à la una:

—¡Oh, lleitx! ¡oh beneyt! ¡aygordent què no fa.....!

—A Capuchinos!

—Ja hey aniràs tú, tròs de patata, jmirèl à n'aquest bava! Deixaulló aná à n'aquest banastera: tire seguiguem:

—Ses véyes van à missa  
Ses joves no hey van tant;  
Caragòls amb séba....

Ja son à sa Pòrta, un *punxa-sarris* s'arramba à elles diguentlòs:

—¿Que hay nada de pago?

—Si señó, que hay nada de pago, y molto, pero lo hay aquí dentro.

Y mentres qu'axò diuen se pòsan sa mà à demunt sa panxa

S'en entran à dins Ciutat; arriban à ca-séua, òbrin, intentan encendre es llum, però no hey ha òli, acaban es mìtos; y à les fosques, els infants que demanan una llesca de pà, y s'homo que fuitx à sa tavèrna, acaba sa fèsta des Pancaritat entre plòrs y crits y riayes y d'en tant en tant qualche ronco que fà tremolar els infants.

Es *sereno* dona les dèu, tothom dòrm, tothom méuos s'hèroe que coneixe, que fà un *truch y flor* à dins sa tavèrna y que desriara els compaïns el reñan perque se dòrm amb ses cartes amb sa mà.

Y després . . . . . . . . . . . .

† F. G.

## BÈRBES VÈRES.



A un poble de Mallorca, que sòl produbi una casta de fruyta que no agrada à ningú, hey ha una jove guapa com una princesa, qu'à n'es pareixe amb sos seus festetjaments, s'ha proposat de

dá que dí à la gent, y heu consegueix d'una manera admirable.

Aquesta jove es aquella que després d'havè festetjat cinch anys amb un, y d'està à punt de casarsè, el me deixà plantat. Va segui es jòch amb un més ièndre y prenia cartes maldament que passàs. Havenlsé descubèrt sa trampa d'aquest jòch, ella té un jugadó, dich festetjadó nou d'un altre vila y confia amb aquest arribà à fé trenta ú.

Va deixà es primé per uu altre qu'era més rich, ara aquest tan rich l'ha deixada à ella, per lo qual, es casi probable, qu'ara no arribarà à n' es punt ó passarà, ó si no ja 'n parlarèm.

Aquell pòbre, enamorat primé y que anava amb so còr demunt sa mà, quant ha sabut es *xasco* merescut qu'ella s'en ha duyt canta d'aquesta manera:

A tu t'en prèn estimada  
Còm es gat de Turijant  
Que mori, miulant, miulant,  
Mirant una sobrassada.

Quant estava dins tes mans  
Es tord, l' haguesses duyt bé;  
Ara coques t' ha de té  
De vaumes y llevamans.

Deu sab lo que pagaries  
Perque jò tornás veni...  
Per volè més adquirí  
Perderes lo que tenies.

Dich vè, còm som cristia,  
Sa jove, y no heu dich per riure,  
S'estimat nou cerca viure  
Y es mateix papé't farà

Ara qu'estàs enfangada  
No sabs còm sortí d'es mitx,  
No crech jò que dins Costitx.  
T' hi vèjin à tu casada.

K.

## XEREMIADES.

Sa Diputació de Mallorca ha ofert un prèmi, ó milló dirèm, ha consignat una cantitat per oferí un prèmi al Consistori d'els Jòchs florals de Barcelona.

Suposam qu'aquest prèmi no se adjudicará enguañy, perque d'aquí als primés de Maix no hey ha temps de rès. Per lo mateix l'any qui vé podrán disputarlosè els poetes mallorquins y catalans.



Hem sentit à dí que se tracta de que sa torre ó faròla de Porto-pí torn fé ses señes que feya en temps primé per anunciá s'arribada d'els barcos; y voldríam que no se seguís es sistema que se seguía, perqu' era defectuós moltes vegades. Antigament quant no hey havia vapors degué essè molt bò, però avuy en dia s'haurian de combinà de

môdo y de manera ses séures señes, que donassen à coneixe de totduna si es va por ó barco de vèla, si aquest es quadro ó llatí, si es de guerra ó no, si es estrangé ó nacional, si vé de llevant de ponent ó d'es mitxjorn, etc., etc., etc.

Convé estudiá aquest punt abans de fé ses banderes y abans de adoptá sa clau de sa séua interpretació. Sabem qu'hey ha qui té trabays fèts notables sobre aquest particular.

\* \*

Hem tengut, desde dissaple passat una partida de dietes d'aygo y de mal temps que no eran pròpis de sa present estació. Així es que tots es torrents vénen gròssos, comensant pe sa Riera de Ciutat y acabant p'en Banderola de Petra.

Ses terres estan de lo més bò. Se presenta una bona añada, però à qualche llòch comença à posarshí rovey de tant de ploure.

Deu fassa que tot se compònga y que aquest ploure acredit aquell adagi que diu que «s' Abril, cada gota en val mil.»

\* \*

S'aygo y es temporal no varen impedí, dimars passat, es que sortís es vapor *Lulio*; y es que estigués plè es Moll per despedir el pare Martorell, aquest célebre predicadó qu' ba estat sa delicia y sa salut de Palma aquesta passada Corema. Deu l' hi ajut ahontsevuya que vaji y el mos deixa veure torná per renová es bòn fruyt qu'ha fet aquesta Corema dins sa Societat mallorquina.

\* \*

Tampòch va impedí es mal temps es qu'acodissen un centenà de personnes, à s' Hostalet, dilluns passat, per sentí sa conferència sobre millorament de ses condicions d'els obrés mallorquins tant morals còm científiques, que vā doná sa Societat de *El Porvenir del Obrero*, à la qual fòrem atentament invitats per son President Don Tòni Bisafiez.

\* \*

Sa Societat literaria de Felanitx va teni sessió un dia d'aquesta setmana per prepararsè y podè celebrá es dia de sa fèsta de Santa Margalida una vellada literaria à la qual serán invitats tots els poetes d'aquesta illa.

Així mos agrada.

\* \*

Apuros d'una casa de despèssas.

De resultes d'una gran panada de vadella y auveya, de moltó y cabrit, amb la qual volgué obsequiá als seus *huèspedes* una d'aquestes cases, pareix que s'en son anats una dotzena y mitja d'els més de qui fa fer; no's sap si cercan altre despesa ó si posarán casa per conta seu. ¡Ja heu sou apuros avuy en dia! quant un pensa señarsé se tréu els uys.

Lo bò es que per una dotzena y mitja qu' heu tròban sehimós, n' hi ha tal vegada tres dotzenes que no hey tròban sustancia, y es dia manco pensat farán es mateix joch.

Ja hey ha d'anà amb pèus de plom una patrona!

\* \* \*  
No mos ne manca altre!

Sabém qu' ahí va fé pedra per devés Manacor y per Porto-Colom. Així sí que perdrém tot lo goñat si aquest temps no se compòn.

\* \* \*  
Demá, segóns notices, un segon Maret anomenat Caballer fará una ascensió en globo dins Ciutat. Voldrám qu' es temps l'afavoris y que tengués bona sort.

### PIGRAMES.

Quatre dents que te quedaren  
M'en recòrd de lo més bé;  
Dues tossint te saltaren  
Ses altres dues també.  
Ja sens dupte (cèrt heu sé)  
Tossí pòts fòrta y llibèrta,  
Puis no hey té à ta boca ubèrta  
Sa tossina rès que fé.

ECSEMÉ.

Menant un ase En Martí  
Una fadrina incontrà;  
Y aquesta li preguntà:  
— Qu' ets casat ó ets fadri?  
— Perqu' heu dius? (li respondué)  
— Per dà xasco à s'estimat:  
Si ets fadri tén la bondat  
D'està amb mí perqu' ara vé.  
— Lo qu' es jò no 't puch serví,  
Perque, siyeta, som casat;  
Però 't puch deixá En Gelat,  
Qu' encara es tròba fadri.

FEROSTAS.

Sèt vegades cada dia  
Que peca el just es sabut,  
— Y sa dòna? no ha pogut  
Dirhó may sa profècia.

No me recòrt còm ni quant  
Me va escriure un jugadó  
«M' enviiga per favó  
Pecunia que estich goñant.»

UN TABASQUEÑO.

Màximes y conseys p' es joyent del dia.

(TRADUCCIÓ ITALIANA.)

Casarsè per millorá de salut, es lo mateix que negarsè per apagá sa sèt.

Casarsè homo ó dòna per fé malicia à

un' altre persona, es matarsè à si mateix per venjarsè d'un inimich.

Casarsè homo ó dòna per afegí à n' es seu nom pròpi un títol, es comprà à prèu caríssim un objècte raro y que no val rès.

Casarsè per tení una dòna guapa, es comprà un pam de terra per mirá un Cèl que perteneix à tothom.

Casarsè pe sa riquesa es vilesa y herència de b....

Casarsè pe sa guapesa es còm que vendre s'herència des seus pares per un plat de llentíes.

Casarsè sense coneixersè, seria un gròs delicte, si no fós una gran locura.

Casarsè per salvá s'honra, sempre es necessari, però sempre es horrible.

Abans de casarsè, convé passá molt de temps devant es miray y altre tant devant es calaitx.

Per fé un bòn casament, es necessari tení doble salut, doble fòrsa, y doble renda de sa 'qu' han de menesté.

Tení lo necessari per casarsè, es igual qu' ana amb sos pèus descalsos per demunt sa néu, amb un bossi de pà negre devall es brás.

Sa dòna que se casa, perque diu que de tots mòdos s'han de casá, es tení una de ses preocupacions més tontes y volè sembrà espines per temps qu' ha de vení.

S' ideà d'essè comprada y venuda ha d'essè pe sa dòna cent vegades més humillant que el no trobá homo.

Tant pe sa dòna còm pe s' homo, s'esperá en questions de matrimoni, es posá molta probabilitat de ventura à n' es platillo de sa balansa. A n' aquest cas succeix casi sempre lo qu' està escrit à s'Evangeli: *Es derrés serán es primés.*

S' esperá cura els capritxos y raforsa es vertadé amor; s' esperá mata els falsos amors, y fa gigants y nobles es vertadés, esperá vòl di essè lleal, essè prudent, essè bò, essè sant. Esperá, esperá y esperá; val' aquí sa virtut de ses virtuts, s' art de ses arts, es secret d'els secrets.

(Acabarán.)

PEP DE TOTS.

### CRIDA.

Qualsevol qu' haja perdut unes nyeres, que vaja à n' es Carré d' els Hòrts n.º 16 y se li entregaran.

### PORROS-FUYES.

#### SOLUCIONS À LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH—*Es la creu esperansa de l'humanitat.*

SEMBLANSES.—1. *En que les pòsan vèl.*

2. *En que te xoits.*

3. *En que ve un pitch cad'añy.*

4. *En que diu llamentacions.*

TRIANGUL.—*Lletres-Lletra-Lletre(uds)-Llet-*

*Lle-Ll.*

PREGUNTA...—*La Creu.*


CAVILACIÓ...—*Redenció.*

FUGA.....—*Suma d'els preceptes sa doctrina y euràs qu' es amor sa lley divina.*

ENDEVINAYA.—*La santa creu.*

#### GEROGLIFICH.

### M oso Re 2 TI



ECSEMÉ.

#### SEMBLANSES.


1. *En que s' assemblan ses flòrs à ses velzies?*

2. *Y s' òbra de La Sèu à s' hivern?*

3. *Y moltes poesies à ses tomàtiques podrides?*

4. *Y ses semblanxes à n' es números de sa rifa?*

#### TRIANGUL DE PARAULES.



Omplí aquests pichs amb lletgides diagonalment y de través, digan: sa 1.ª retxa, una cosa que ténen à ses cuynes; sa 2.ª, un temps d'un verb; sa 3.ª, lo que ténen ses botigues; sa 4.ª, lo que fà corre es barcos; sa 5.ª, lo que fà una plassera; sa 6.ª, un sinònim de sert; y sa 7.ª, una consonant.

UN PETISCURRIS.

#### XARADA

Qui no ha vist es *prima, dos,*

No viu à n' es Moliná;

*Prima, tres,* es un llinatge

Qu'à dius Mallorca n' hi ha;

Y es *tot* es un ofici

Que sempre sòl anà blanch.

#### CAVILACIÓ.

#### SERRET

Compòndre amb aquestes lletres un llinatge.

#### FUGA DE VOCALS.

V.s q.' .mb s. m.r. m.t..

M.t..m. s.l.s q.. 'm m.r..

M.s m' .st.m q.. m. m.t..

Q.. s. v.sch y n. 'm m.r..

#### ENDEVINAYA.

Estich just es mitx del Cèl

Y no som sant ni estrella,

Ni tampòch cap maravella,

Ni mènos en vènch de rèl.

MESTRE GRINOS.

(Ses solucions dissapte qui vè si som vius.)

19 ABRIL DE 1884

Estampa d'En Pere J. Gelabert.